



20

Milayo ya badani

Ni tshi khou tshimbila

Sedzani kha tshauḽa,
sedzani kha tsha monde!
Wooshi! Sedzani kha iyi
bisi ine ya khou tshimbila
nga ṅila ya vhuḽi!

Sedzani kha tshauḽa,
sedzani kha tsha monde!
U vhomba! A huna ṅila,
mushushedzi wa thuthuthu
wa muṭhannga, hu thoma u
takuwa inwi! Ri ḡo lindela
ḽivhone ḽi tevhelaho ḽidala.

Sedzani kha
tshauḽa, sedzani kha
tsha monde! Hai!
Ndi Zola! U kuvhangana!
Ri fheni tsaino ya muthu
a no ḡivhea!



Sedzani kha tshauḽa,
sedzani kha tsha monde!
Waa! Dzhiani
muhwalo wa izwo!



Sedzani kha tshauḽa,
sedzani kha tsha monde!
Pipiiipi! Kha vha fhungudze
luvhilo mureili wa thekhisi.
Kha vha ise hoyu munna
ḡoroboni! Ri ḡo lindela
luvhone ludala lu tevhelaho.



Sedzani kha tshauḽa,
sedzani kha tsha monde!
Wuupusi! Zwo ni tea
uri ni zwi sumbedzise!

Sedzani kha tshauḽa,
sedzani kha tsha monde!
Ya ee essssh! I shumisa
hani kha tshadzara
ya maanḽa ya thubo!



Sedzani kha tshauḽa,
sedzani kha tsha monde!
Eishi! Humelani murahu -
golo! dza zwashishi dzi
ḽewa ḽḽila!
XEEEEE! Ri ḽo lindela
luvhone ludalalu tevhelaho.



Sedzani kha
tshauḽa, sedzani kha tsha
monde, sedzani kha
tshauḽa hafhu! Tshukhwi!
Mafhedziseloni! Ndi khwiḽe
u vhlungea u fhira
u Ii sola!